elektronski potpis projektanta	elektronski potpis revidenta
Ivana Bulatović Digitally signed by Ivana Bulatović DN: c=ME, o=PostaCG, ou=Fizičko lice, serialNumber=33568, givenName=Ivana, sn=Bulatović, cn=Ivana Bulatović Date: 2019.10.28 13:47:58 +01'00'	

INVESTITOR: **MUGOŠA TRANSS**

OBJEKAT: **OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNE DJELATNOSTI**

LOKACIJA: UP 6, Zona A, podzona A5, DUP-a "Donja Gorica" izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice I Cetinjskog puta, koju čine katastarske parcele KP 3942/5 i KP3942/6, KO Donja Gorica, Opština Podgorica

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE: **IDEJNO RJEŠENJE**

PROJEKTANT: KOMATINA d.o.o., Njegoševa 18, Podgorica, Crna Gora

ODGOVORNO LICE: Filip Komatina

GLAVNI INŽENJER: Ivana Bulatović, dia, UPI 107/7-1450/2 _____

KOMATINA
DESIGNING
PROJECT MANAGEMENT
ENGINEERING

Njegoševa 18
81000 Podgorica
Montenegro
tel: +382 20 66 57 92
e-mail: info@komatina.me

MUGOŠA TRANSS d.o.o.

Oktobar 2019.

SADRŽAJ

OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNE DJELATNOSTI

OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNE DJELATNOSTI

OPŠTA DOKUMENTACIJA

KOMATINA
DESIGNING
PROJECT MANAGEMENT
ENGINEERING

Njegoševa 18
81000 Podgorica
Montenegro

tel: +382 20 66 57 92
e-mail: info@komatina.me

MUGOŠA TRANSS d.o.o.

SADRŽAJ OPŠTE DOKUMENTACIJE

- Ugovor između investitora i projektanta za izradu tehničke dokumentacije
- Podaci o projektantu
- Licenca projektanta za izradu tehničke dokumentacije
- Rješenje o imenovanju odgovornog inženjera
- Licenca odgovornog inženjera
- Dokaz o osiguranju od profesionalne odgovornosti projektanta

Urbanističko – tehnički uslovi

- Urbanističko – tehnički uslovi

Projektni zadatak

- Projektni zadatak

Dokaz o kompletiranju urbanističke parcele

UGOVOR
O IZRADI PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Zaključen dana 30.09.2019 u Podgorici između:

1. **„KOMATINA" d.o.o.,** Podgorica, Ul. Njegoševa 18, i koga zastupa Filip Komatina, izvršni direktor

2. **„MUGOŠA TRANSS" d.o.o.,** Podgorica, Donja Gorica bb, koga zastupa Mirjana Mugoša, izvršni direktor

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je izrada projektno-tehničke dokumentacije (idejnog rješenja) za izgradnju objekta – na površinama centralne djelatnosti na KP 3942/5KO i KP 3942/6 KO Donja Gorica, DUP "Donja Gorica" – izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta u Podgorici, u skladu sa ZAKONOM O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA (Službeni list Crne Gore br. 064/17, 044/18, 063/18), PRAVILNIKOM O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GRAĐENJE OBJEKATA (Službeni list Crne Gore br. 044/18) i Projektnim zadatkom Investitora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Investitor se obavezuje da Projektantu isplati ugovoreni iznos na ime cijene za izradu projektno-tehničke dokumentacije (idejnog rješenja) iz člana 1. ovog Ugovora u iznosu od 1.000,00 € (jednu hiljadu eura)+PDV.

III ROK IZVRŠENJA

Član 3.

Rok izvršenja ugovorenih poslova je 30 radnih dana od dana potpisivanja ovog ugovora.

IV RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 4.

Eventualna sporna pitanja ugovorne strane će nastojati da riješe sporazumno, a u protivnom priznaju nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

IV ZAVRŠNE ODREDBE

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana dobija po 2 (dva) primjerka.

KOMATINA d.o.o.

Komatina Filip

MUGOŠA TRANSS d.o.o.

Mirjana Mugoša

CRNA GORA
PORESKA UPRAVA
Broj: 30-01-28797-3
Područna jedinica Podgorica
PODGORICA, 15.04.2019. godine

Na osnovu člana 6 stav 1 Zakona o objedinjenoj registraciji i sistemu izvještavanja o obračunu i naplati poreza i doprinosa ("Sl.list RCG", br. 29/05 i "Sl.list CG", br. 75/10), člana 27 stav 3 Zakona o poreskoj administraciji ("Sl.list RCG", br. 65/01 i 80/04 i "Sl.list CG", br. 20/11 ... 47/17) i člana 24 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) Poreska uprava, d o n o s i

RJEŠENJE O REGISTRACIJI

Upisuje se u registar poreskih obveznika:

Naziv: DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMATINA" PODGORICA

PODGORICA

Poreskom obvezniku se dodjeljuje:

PIB 03253899 302

(Matični broj) (Šifra područne jedinice poreskog organa)

Datum upisa u registar: 15.04.2019. godine.

Poreski obveznik je dužan da obavijesti poreski organ o svim promjenama podataka iz registra poreskog obveznika (član 33 Zakona o poreskoj administraciji) u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Uputstvo o pravnom sredstvu: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija CG - Odsjek za drugostepeni poreski i carinski postupak, u roku od 15 dana od dana prijema Rješenja. Žalba se predaje preko ove Područne jedinice i taksira administrativnom taksom u iznosu od 8,00 €, shodno Tarifnom broju 5 Taksene tarife za administrativne takse. Taksa se uplaćuje u korist računa broj 832-3161-26 - Administrativna taksa.

Crna Gora PORESKA UPRAVA 11 Podgorica

M.P.

NAČELNICA

Stanislava Martinović

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I LICENCIRANJE
Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Broj: UPI 107/7- 301/2
Podgorica, 10.05.2019. godine

» KOMATINA » D.O.O.

Ulica Njegoševa broj 18
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Pavićević Nataša

Dostavljeno:
-Naslovu;
-a/a.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licence, registar i drugostepeni postupak
Broj: UPI 107/7-301/2
Podgorica, 10.05.2019. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu » KOMATINA « D.O.O.Podgorica, za izdavanje licence projektanta i izvođača radova, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E NJ E

1. IZDAJE SE » KOMATINA « D.O.O.Podgorica , LICENCA projektanta i izvođača radova.

2. Ova Licenca se izdaje na 5 (pet) godina.

O b r a z l o ž e nj e

Aktom, br.UPI 107/7-198/1 od 15.03.2019.godine » KOMATINA « D.O.O.Podgorica , obratilo se ovom ministarstvu za izdavanje licence projektanta i izvođača radova.

Uz zahtjev imenovano privredno društvo, dostavilo je ovom ministarstvu sledeće dokaze:

Rješenje Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj UPI 107/7-1450/2 od 26.03.2018.godine, kojim je Ivani Bulatović,,diplomiranom inženjeru arhitekture iz Podgorice, izdata licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata; Ugovor o radu, zaključen 12.04.2019.godine, između poslodavca: » KOMATINA « D.O.O.Podgorica i zaposlene: Ivana Bulatović,,diplomirani inženjeru arhitekture iz Podgorice, gdje je u čl. 2. i 3. Ugovora, imenovana ovim Ugovorom zasnovala radni odnos u navedeno privredno društvo na radno mjesto: Glavni, odgovorni inženjer, počev od 12.04.2019.godine, sa punim radnim vremenom od 40. časova nedeljnoe; Izvod iz Centralnog Registra Privrednih subjekata Poreske uprave za imenovano privredno društvo, Registarski broj: 50885040 sa šifrom pretežne djelatnosti, 7112: Inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje. .

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo sa sledećih razloga:

Naime, članom 122. stav 1. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da privredno društvo koje izrađuje tehničku dokumentaciju (projektant), odnosno privredno društvo koje gradi objekat (izvođač radova), dužno je da za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije dijela tehničke dokumentacije, odnosno građenje ili izvođenje pojedinih radova ovlašćeni

inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje ili izvođenje pojedinih vrsta radova na građenju objekta, ima najmanje jednog zaposlenog ovlašćenog inženjera po vrsti projekta, koji izrađuje i to: arhitektonski, građevinski, elektrotehnički i mašinski projekat, odnosno vrsti radova koje izvodi na osnovu tih projekata.Stavom 2 istog člana Zakona, propisano je da obavljanje pojedinih poslova iz stava 1 ovog člana, projektant, odnosno izvođač radova može da obezbijedi na osnovu zaključenog ugovora sa drugim privrednim društvom koje ima zaposlenog ovlašćenog inženjera za određenu vrstu projekta, odnosno radova.

Članom 3. stav 1. tačka 3. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („ Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca projektanta i izvođača radova, koja se izdaje privrednom društvu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 5. stav 1. tač. 1-2. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence projektanta, odnosno izvođača radova, provjerava: 1) da li podnosilac zahtjeva u radnom odnosu ima zaposlenog ovlašćenog inženjera i licencu ovlašćenog inženjera.

Članom 137. stav 2. Zakona, propisano je da se licenca za privredno društvo, izdaje se na pet godina.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 122. stav 1. i 135. stav 2. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl. 3. stav 1. tač. 1. i čl. 4. Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE
Nataša Pavićević

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
34
PODGORICA

KOMATINA

DESIGNING – PROJECT MANAGEMENT – ENGINEERING

KOMATINA d.o.o.
Njegoševa 18
81000 Podgorica
Montenegro

tel: +382 20 66 57 92
e-mail: info@komatina.me

PIB 03253899
PDV 30/31-20520-3

Na osnovu odluke o osnivanju preduzeća KOMATINA d.o.o. u Podgorici i čl. 84 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17 od 06.10.2017, 44/18 od 06.07.2018), donosim

R J E Š E N J E

o imenovanju glavnog i odgovornog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije

OBJEKAT:	**OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNE DJELATNOSTI**
VRSTA PROJEKTA:	UP 6, Zona A, podzona A5, DUP-a "Donja Gorica" izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice I Cetinjskog puta, koju čine katastarske parcele KP 3942/5 i KP3942/6, KO Donja Gorica, Opština Podgorica
LOKACIJA:	
INVESTITOR:	MUGOŠA TRANSS d.o.o.
GLAVNI I ODGOVORNI INŽENJER:	**Ivana Bulatović d.i.a**

Imenovani je u stalnom radnom odnosu u našem preduzeću i ispunjava propisane uslove u pogledu stručne spreme i prakse da može samostalno rukovoditi izradom i izrađivati tehničku dokumentaciju, odnosno djelove tehničke dokumentacije u smislu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17 od 06.10.2017, 44/18 od 06.07.2018).

Podgorica, oktobar 2019.

KOMATINA d.o.o.

Filip Komatina

CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I
LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-1450/2
Podgorica, 26.03.2018. godine

IVANA BULATOVIĆ

Božidara Vukovića 23
PODGORICA

U prilogu ovog dopisa, dostavlja Vam se rješenje, broj i datum gornji.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović

Dostavljeno:
-Naslovu;
-a/a.

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382)20 446 269 (+382)20 446 316 (+382); Fax: (+382)20 446-215
Web: www.mrt.gov.me

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
I LICENCIRANJE
Direkcija za licenciranje
Broj: UPI 107/7-1450/2
Podgorica, 26.03.2018. godine

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, rješavajući po zahtjevu IVANE BULATOVIĆ, dipl.inž. arhitekture, iz Podgorice, za izdavanje licence za ovlašćenog inženjera, na osnovu člana 135 st. 1 i 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore " br. 64/17) i člana 46 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore " br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), donosi

R J E Š E NJ E

1. IZDAJE SE IVANI BULATOVIĆ, dipl.inž. arhitekture – smjer projetantski, iz Podgorice, LICENCA ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

2. Ova Licenca se izdaje na neodređeno vrijeme.

O b r a z l o ž e nj e

Aktom, br. UPI 107/7-1450/1 od 26.03.2018.godine, IVANA BULATOVIĆ, dipl.inž. arhitekture, iz Podgorice, obratila se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Uz zahtjev imenovana je ovom ministarstvu dostavila sledeće dokaze:

- Lična karta (ovjerena fotokopija);
- Diploma Univerziteta Crne Gore Arhitektonskog fakulteta u Podgorici, br. 23 od 10.09.2009.godine (ovjerena fotokopija);
- Reference izdate od strane »Studija K« doo Podgorica br.37/18-02 od 20.02.2018.godine;
- Reference izdate od strane »Aqua B« doo Podgorica,od 30.06.2013.godine;
- Radna knižica (ovjerena fotokopija);
- Uvjerenje Ministarstva pravde od 23.03.2018.godine, da u kaznenoj evidenciji ne postoje podaci o osuđivanosti za imenovanu.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, razmotrilo je podnijeti zahtjev pa je odlučilo kao u dispozitivu ovog rješenja, a ovo iz sledećih razloga:

Naime, članom 123 stav 1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore » br. 64/17), propisano je da ovlašćeni inženjer može da bude fizičko lice koje obavlja poslove izrade tehničke dokumentacije odnosno građenje objekta, odgovarajuće struke, sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacijom VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta.

Članom 3 stav 1 tačka 1 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci („Službeni list Crne Gore „ br. 79/17), utvrđene su vrste licenci, a između ostalih i licenca ovlašćenog inženjera koja se izdaje fizičkom, licu za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta.

Članom 4 stav 1 tač. 1-4. Pravilnika, utvrđeno je da se u postupku izdavanja licence ovlašćenog inženjera, provjerava: 1) identitet podnosioca zahtjeva; 2) da li podnosilac zahtjeva posjeduje visoko obrazovanje, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija, odnosno da li je izvršeno priznavanje inostrane obrazovne isprave najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacija; 3) da li podnosilac zahtjeva ima najmanje tri godine radnog iskustva na stručnim poslovima izrade tehničke dokumentacije i građenju objekta sa visokim obrazovanjem, odnosno najmanje kvalifikacije VII1 podnivoa okvira kvalifikacije i 4) da li je podnosilac zahtjeva osuđivan za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti.

Stavom 3 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se radno iskustvo u smislu stava 1 tačka 3 ovog člana, smatra radno iskustvo u svojstvu saradnika na izradi tehničke dokumentacije na građenju objekta, odnosno izvođenja pojedinih radova na građenju objekta. Stavom 4 istog člana Pravilnika, utvrđeno je da se izuzetno od stava 3 ovog člana, fizičkom licu koje posjeduje licencu za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu po propisima koji su važili do donošenja ovog propisa, radno iskustvo može dokazati na osnovu uvida u dokumentaciju koja je bila osnov za njeno izdavanje.

Članom 137 stav 1 Zakona, propisano je da se licenca za fizičko lice izdaje na neodređeno vrijeme.

Rješavajući po predmetnom zahtjevu, a na osnovu uvida u dostavljene dokaze, ovo ministarstvo nalazi, da su se u konkretnoj pravnoj stvari stekli uslovi za primjenu čl. 123 stav 1 i 135 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, a u vezi čl 3 stav 1 tač. 1 i čl. 4 Pravilnika o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci.

Saglasno izloženom, riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda Crne Gore u roku od 20 dana od dana prijema istog.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Nikola Petrović

IV Proleterske brigade broj 19, 81000 Podgorica
Tel: (+382) 20 446 269; (+382) 20 446 339 ; Fax: (+382) 20 446-215
Web: www.mrt.gov.me

UNIQA osiguranje

Broj polise:	**6-34273**
Zamjena polise:	
Vrsta osiguranja:	Opšta odgovornost
Šifra osiguranja:	1301
Poslovna jedinica:	Direkcija
Saradnički broj:	505112
Mjesto:	Podgorica
Datum:	18.06.2019

POLISA
ZA OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

Ugovarač osiguranja: **KOMATINA DOO, 81000 Podgorica, Njegoševa 16**
PIB:03253899-

Osiguranik: **KOMATINA DOO, 81000 Podgorica, Njegoševa 16**
PIB:03253899-

Početak osiguranja:	18.6.2019	Prestanak osiguranja:	18.6.2020	Dospijeće:	18.06
Tarifa i tarifna grupa:	XI	Suma osiguranja:	100.000,00	Premija osiguranja:	561,76

Osiguranje je zaključeno prema priloženim uslovima: Opšti uslovi za osiguranje od odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od opšte odgovornosti. Posebni uslovi za osiguranje od profesionalne odgovornosti i odgovornosti za proizvode sa manom.
Osiguranik potvrđuje da je kod zaključenja ovog ugovora primio naznačene uslove.

Redni broj	Osigurava se	Suma osiguranja (€)	Ukupan limit za trajanje osiguranja	Premija osiguranja (€)
1 Tarifa premija XI - za osiguranje od opšte odgovornosti				
1	Opšte odgovornosti - razne delatnosti Osiguranjem od profesionalne odgovornosti pruža se osiguravajuće pokriće za učinjenu profesionalnu grešku ,nesavjestan ili nestručan postupak ,odnosno propust davaoca usluga (osiguranika). Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za prouzrokovanu štetu klijentu ili trećim licima ,ako je nastala iz profesionalne djelatnosti- izrada tehničke dokumentacije i gradnja objekta .(Osiguranika). Osigurana suma 100.000,00 EUR Godišnji agregat šteta 100.000,00 EUR	100.000,00	100.000,00	1.223,88
1.1	Popust za smanjenje broja suma osiguranja u zbirnom limitu	1.223,88	0,00	489,55
1.2	Popust za osiguranika od posebnog poslovnog interesa	734,33	0,00	110,15
1.3	Popust za jednokratno plaćanje premije	624,18	0,00	62,42
	Ukupno:			561,76

PREMIJA OSIGURANJA	561,76
Porez:	42,98
Komercijalni popust:	84,26
UKUPNO ZA UPLATU:	520,48

NAPOMENA:
-Franšiza (ucešce u šteti) je 10%,min.1.000,00 Eur.
-Ovo osiguranje pokriva rizik Odgovornosti za štetu prouzrokovanu licima ,za štetu na objektima i za finansijski gubitak u skladu sa Uslovima osiguranja.

Posebna ugovaranja, zaštitne mjere i klauzule:
Teritorijalno porkice: Republika Crna Gora .
Broj zap. 2, licencirani 1.

Premija osiguranja 520,48 € obračunata za period od 18.06.2019 do 18.06.2020 plaća se prema ispostavljenoj fakturi. Ugovarač osiguranja potpisom na polisi potvrđuje da je primio fakturu, koja predstavlja sastavni dio polise kao ugovora o osiguranju.

Broj polise:	**6-34273**
Zamjena polise:	
Vrsta osiguranja:	Opšta odgovornost
Šifra osiguranja:	1301
Poslovna jedinica:	Direkcija
Saradnički broj:	505112
Mjesto:	Podgorica
Datum:	18.06.2019

Ugovarač osiguranja: **KOMATINA DOO, 81000 Podgorica, Njegoševa 16**
PIB:03253899-

Osiguranik: **KOMATINA DOO, 81000 Podgorica, Njegoševa 16**
PIB:03253899-

Osiguravač zadržava pravo ispravke računskih i drugih grešaka saradnika.
Saglasan/na sam da me Osiguravač kontaktira na elektronsku adresu, e mail milan.djukanovic@studiok.me, u cilju dostave svih pisanih obavještenja definisanih Zakonom o obligacionim odnosima i Uslovima osiguranja, a u kontekstu izvršenja ugovorenih obaveza ugovornih strana.
Početak osiguranja po ovoj polisi je istek 24-og časa datuma naznačenog na polisi kao datum početka osiguranja, ali ne prije isteka 24-og časa dana uplate premijskog obroka definisanog otplatnim planom koji čini sastavni dio predmetne polise. Ukoliko Ugovarač osiguranja u roku od 30 dana od isteka 24-og časa dana naznačenog kao dospijeće premijskog obroka ne uplati premiju osiguranja, smatrace se da osiguranje nije ni bilo zaključeno, te se predmetna polisa istekom navedenog perioda automatski smatra nevažećom bez obaveze slanja opomene Društva.
U slučaju iz prethodnog stava, Osiguravač nema pravo da zahtjeva naplatu premije osiguranja, obzirom da nije pružano osiguravajuće pokrice. Ugovarač osiguranja je saglasan da osiguravač može vršiti obradu ličnih podataka koje pribavi po osnovu ovog ugovora o osiguranju, kao i da iste može proslediti na obradu povezanom pravnom licu, odnosno pravnom licu angažovanom u cilju obavljanja poslova koji su u vezi sa predmetnim ugovorom o osiguranju.
Polisa je punovažna sa skeniranim pečatom i potpisom lica ovlašćenih za potpisivanje u ime Osiguravača na ovoj Polisu, i isti imaju dokaznu snagu i pravno dejstvo svojeručnog potpisa i originalnog pečata.

Za Osiguravača

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE PODGORICA
UNIQA
NEŽIVOTNO OSIGURANJE
1

M.P.

Za Ugovarača

Podgorica
KOMATINA
d.o.o.

OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNE DJELATNOSTI

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

KOMATINA
DESIGNING
PROJECT MANAGEMENT
ENGINEERING

Njegoševa 18
81000 Podgorica
Montenegro

tel: +382 20 66 57 92
e-mail: info@komatina.me

MUGOŠA TRANSS d.o.o.

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA

SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
GLAVNI GRAD PODGORICA

na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.68/17 od 20.10.2017.godine), Detaljni urbanističkog plan "Donja gorica "- izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice I Cetinjskog puta u Podgorici , usvojen Odlukom Skupštine Glavnog grada Podgorica, broj 01-030/12 - 895 od 27.06.2012. godine. evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na dan 19.07.2018.godine.

Podnijetog zahtjeva: DOO „Mugošas transs" Podgorica, zahtjevom broj 08-352/18-103.

IZDAJE URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE

za planirani objekat na urbanističkoj parceli UP br. 6,Zona A, podzona A5,Detaljnog urbanističkog plana "Donja gorica "- izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice I Cetinjskog puta u Podgorici

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica

URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI

ZA OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNIH DJELATNOSTI

PRAVNI OSNOV:

na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br.64/17),Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave ("Službeni list Crne Gore" br.68/17 od 20.10.2017.godine), Detaljni urbanističkog plan "Donja gorica "- izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice I Cetinjskog puta u Podgorici , usvojen Odlukom Skupštine Glavnog grada Podgorica, broj 01-030/12 - 895 od 27.06.2012. godine. evidentiran u Registru planske dokumentacije Ministarstva održivog razvoja i turizma na dan 19.07.2018.godine.

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI:

Za izradu tehničke dokumentacije

Za objekat na površinama Centralnih djelatnosti, na urba. parc. br 6, Zona A, podzona A5 u zahvatu DUP-a "Donja gorica "- izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice I Cetinjskog puta u Podgorici.

PODNOSIOC ZAHTJEVA:

DOO„Mugoša transs" Podgorica

POSTOJEĆE STANJE:

Uvidom u priloženu dokumentaciju, kopiju plana i listove nepokretnosti:br. 6220- prepis KO Donja Gorica, dobijen od Uprave za nekretnine dana 24.05.2018 godine,konstatovano je da se: Katastarska parcela br. 3942/5, površine 226,0m2, svojina 1/1 Mugoša transs-doo Podgorica, i kat.parcela br. 3942/6 po listu nepokretnosti br. 6463-prepis KO Donja Gorica, površine 2286,0m2, svojina 1/1 Mugoša transs-doo Podgorica, nalaze u zahvatu DUP-a "Donja gorica "- izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice I Cetinjskog puta u Podgorici.

Predmetne katastarske parcele su neizgrađene i ne postoje evidentirani „tereti i ograničenja"

PLANIRANO STANJE :

Namjena parcele odnosno lokacije:

Predmetna urbanistička parcela planirana je za izgradnju objekat centralnih djelatnosti.

Urbanistička parcela broj **6,** Zona A, podzona A5, definisana je koordinatnim tačkama kako je dato u grafičkom prilogu "Geodezija".

Površina urbanističke parcele **6** je 3.111,39 m² I istu je neophodno dokompletirati

Predmetnim grafičkim prilogom definisana je građevinska linija ii planirana osovina saobraćajnice.

Površine centralnih djelatnosti(CD)

Površine centralnih djelatnosti planirane su prvenstveno u **Zoni A** i zapadnom dijelu Zone B, a kao pojedinačni lokaliteti u okviru Zone C i Zone D.
Ova namjena obuhvata:

- objekte širokog spektra namjena – poslovanja, trgovine, ugostiteljstva, raznih vrsta usluga, zanatstva; objekte servisa i skladišta; privredne objekte, objekte sporta i rekreacije (SR) i sl.
- objekte namjenjene za školstvo i socijalnu zaštitu (ŠS) - predškolske ustanove, osnovno obrazovanje, visoko obrazovanje i internat;
- objekat namjenjen za zdravstvenu zaštitu (Z) - dom zdravlja i
- kompleks namjenjen za turizam, sport i rekreaciju - hotelsko-sportsko-rekreativni centar sa pratećim sadržajima (SR, T3).

- **površine centralnih djelatnosti (CD)**, koje obuhvataju poslovne, komercijalne i uslužne djelatnosti,objekte trgovine, ugostiteljstva, servise, skladišta, privredne objekte, proizvodno zanatstvo i pojedinačne lokacije namijenjene za objekte školstva, zgravstva, sporta i rekreacije,

Objekti namjene za poslovanje, trgovinu, ugostiteljstvo, komercijalne i uslugžne djelatnosti

Pod ovim funkcijama podrazumijevaju se sadržaji koji su neophodni kao prateći uz stanovanje i mogu se locirati u okviru svih zona - i u podzonama koje obuhvataju i površine za stanovanje.

Minimalna površina novoformirane parcele u okviru namjene je 400 m2.

Objekte graditi kao slobodnostojeće na parceli.

Minimalna udaljenost građevinske linije od regulacione linije cetinjskog puta i južne obilaznice za novoplanirane odjekte je 10m.
Minimalna udaljenost građevinske linije od regulacione ostalih saobraćajnica za novoplanirane odjekte je 3m.
Minimalna udaljenost građevinske linije od granice urbanističke parcele prema susjedima iznosi 2m.
Izuzetno, građevinska linija, odnosno zona gradnje prema susjednim parcelama može biti i na manjem odstojanju, uz pismenu saglasnost vlasnika susjedne parcele.
Ukoliko se, u skladu sa željama korisnika, grupiše više urbanističkih parcela u jednu, bočne građevinske linije su bočne linije krajnjih urbanističkih parcela prema susjedima.

Indeks zauzetosti za parcele je do 0,4.
Indeks izgrađenosti za parcele je do 1,2.

Maksimalna planirana spratnost u okviru ove namene je do P+2 sa mogućnošću organizovanja podrumske etaže, zavisno od želja i potreba korisnika, koja etaža se uračunava u BGP, ukoliko nije namjenjena za garažiranje vozila i tehničke prostorije. Maksimalna visina prizemne etaže iznosi do 4,5m.
Parkiranje planirati u okviru parcele i u objektu, skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i

jedinstvenim grafičkim simbolima, gdje su dati normativi za poslovanje na 1000m2 – 30 parking mjesta (min. 10 a max 40 parking mjesta).

Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BGP) veći od zadatih planom, zadržati sa zatečenim stanjem, ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture.
Postojeći objekti kod kojih su parametri manji od maksimalno dozvoljenih, mogu se dograditi i nadgraditi do ispunjenja zadatih parametara.
Intervencije u smislu nadgradnje na dijelu postojećeg objekta koji izlazi ispred građevinske linije nijesu dozvoljene.
U skladu sa željama i potrebama investitora, postojeći objekti se mogu porušiti i izgraditi novi u skladu sa uslovima datim ovim planom za nove objekte.

Postojeće objekte koji su izgrađeni na infrastrukturnim koridorima planirati za uklanjanje.

Ukoliko se u okviru urbanističke parcele ove namjene planira izgradnja više objekata, moguća je fazna izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog rješenja za cijelu lokaciju.

Izuzetno, u skladu sa željama i potrebama investitora, u okviru ove namjene, u podzonama u kojima nije planirano stanovanje, moguće je realizovati i objekte namjene za servise, skladišta i proizvodno zanatstvo sa pratećim sadržajima, u kom slučaju se primjenjuju urbanistički parametri ovim planom određeni za tu namjenu.

Objekti namjene za servise i skladišta i proizvodno zanatstvo sa pratećim sadržajima

Pod ovim funkcijama podrazumijevaju se servisni, skladišni i drugi poslovni sadržaji, koji ne ispunjavaju uslove gradnje na površinama namjenjenim za stanovanje.
Novi objekti mogu se locirati u posebnim urbanističkim jedinicama – podzonama.

Ove namjene se mogu zadržati i na pojedinačnim lokacijama u okviru zahvata plana gdje su u analizi postojećeg stanja evidentirane na većim parcelama.

Prema potrebama korisnika na lokacijama gde je kompleks formiran od više objekata moguće je izvršiti parcelaciju za svakog od njih ali pri tom moraju biti zadovoljeni svi zadati urbanistički parametri.

Objekte graditi kao slobodnostojeće na parceli.
Minimalna udaljenost građevinske linije od regulacione linije cetinjskog puta i južne obilaznice za novoplanirane odjekte je 10m.
Minimalna udaljenost građevinske linije od regulacione ostalih saobraćajnica za novoplanirane odjekte je 3m.
Minimalna udaljenost građevinske linije od granice urbanističke parcele prema susjedima iznosi 2m.
Izuzetno, građevinska linija, odnosno zona gradnje prema susjednim parcelama može biti i na manjem odstojanju, uz pismenu saglasnost vlasnika susjedne parcele.
Ukoliko se, u skladu sa željama korisnika, grupiše više urbanističkih parcela u jednu, bočne građevinske linije su bočne linije krajnjih urbanističkih parcela prema susjedima.

Indeks zauzetosti za parcele je do 0,6.
Indeks izgrađenosti za parcele je do 1,2.

Maksimalna planirana spratnost u okviru ove namene je P+1 sa mogućnošću organizovanja podrumske etaže, zavisno od želja i potreba korisnika, koja etaža se uračunava u BGP, ukoliko nije namjenjena za garažiranje vozila i tehničke prostorije.

Za objekte skladišta i servisa se preporučuje spratnost P, visine koja je uzrokovana tehnološkim procesom u objektu i može biti do 10m, u okviru koje visine se mogu organizovati prateći sadržaji smješteni u dvije etaže.

Parkiranje planirati u okviru parcele i u objektu, skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima, gdje su dati normativi za poslovanje na 1000m2 – 30 parking mjesta (min. 10 a max 40 parking mjesta).

Postojeće objekte kod kojih su parametri (horizontalni i vertikalni gabarit i BGP) veći od zadatih planom, zadržati sa zatečenim stanjem, ukoliko svojim položajem ne ugrožavaju realizaciju saobraćajne i ostale infrastrukture.
Postojeći objekti kod kojih su parametri manji od maksimalno dozvoljenih, mogu se dograditi i nadgraditi do ispunjenja zadatih parametara.
Intervencije u smislu nadgradnje na dijelu postojećeg objekta koji izlazi ispred građevinske linije nijesu dozvoljene.
U skladu sa željama i potrebama investitora, postojeći objekti se mogu porušiti i izgraditi novi u skladu sa uslovima datim ovim planom za nove objekte.

Postojeće objekte koji su izgrađeni na infrastrukturnim koridorima planirati za uklanjanje.

Ukoliko se u okviru urbanističke parcele ove namjene planira izgradnja više objekata, moguća je fazna izgradnja objekata na osnovu usvojenog idejnog rješenja za cijelu lokaciju.

Izuzetno, u skladu sa željama i potrebama investitora, u okviru ove namjene, u podzonama u kojima nije planirano stanovanje, moguće je realizovati i objekte namjene za, u kom slučaju se primjenjuju urbanistički parametri ovim planom određeni za tu namjenu.

Uslovi za oblikovanje i materijalizaciju

Oblikovanje objekata treba da bude u skladu sa njihovom namjenom i sa strukturama iz neposrednog okruženja u pogledu osnovnih parametara forme i principa organizovanja fizičke sredine.
Prilikom oblikovanja objekata voditi računa o jednostavnosti proporcija i forme, prilagođenosti forme topografiji terena, prilagođenosti klimatskim uslovima i upotrebi autohtonih materijala, uz poštovanje načela jedinstva ambijenta.

Materijalizacijom objekata obezbjediti ambijentalna svojstva područja kroz upotrebu autohtonih elemenata i savremenih materijala, čiji boja, tekstura i ostala vizuelna svojstva afirmišu ambijentalne kvalitete predmetnog prostora a u isto vrijeme obezbjeđuju potrebnu zaštitu objekata.
Krovove objekata oblikovati u skladu sa karakterom i volumenom objekta.
Za sve objekte su obavezni kosi krovovi, dvovodni ili viševodni, kao i zasvedene forme u skladu sa oblikovanjem objekta i primjenjenim materijalima, a kod komplikovanijih formi objekata i kombinovani.
Nagib krovnih ravni je u funkciji odabranog krovnog pokrivača. Maksimalni nagib krova je 30° .
Krovni pokrivač je crep, eternit, tegola, lim ili neki drugi kvalitetan materijal.

Uslovi za uređenje urbanističke parcele

Zelenilo poslovnih objekata

Ova kategorija ima estetsko-dekorativno-higijenski karakter.
Obzirom da se većinom radi o trgovačkim, ugostiteljskim i administrativnim objektima prilikom projektovanja površina na glavnom ulazu voditi računa o preglednosti terena iz objekta i predvidjeti sadnju patuljastog zbunja u kombinaciji sa cvjetnicama..
Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Na tim površinama predvidjeti visoko dekorativne reprezentativne vrste sa ciljem da se istakne važnost samih objekata ispred kojih se nalaze.
Ozelenjavanje se sprovodi primjenom autohtonih i odgovarajućih alohtonih vrsta, sa posebnom pažnjom na uređenje prilaza kompleksu, isticanje reklamnih i informacionih tabli , uz ostale elemente kao što su klupe, korpe za otpatke i adekvatno osvetljenje.

Smjernice za projektovanje zelenih površina i izdavanje UTU uslova

- Formirati zelenu povrsinu čijim ce se podizanjem smanjiti aerozagadjenje, buka, prašina i stvoriti dobar mikroklimat.
- Sadni materijal koji se koristi mora biti pažljivo odabran, izbjeći vrste sa otrovnim plodovjma ili plodovima koji su na drugi nacin štetni (npr. trnovhe biljke, biljke čiji je cvijet alergogenog karaktera).
- Valorizacija postojećeg biljnog fonda i uklapanje kvalitetnih i vrijednih sadnica u budući projekat.
- Sva mlada vitalna stabla koja se nalaze na prostoru planiranog objekta presaditi na odgovarajuće mjesto.
- Na odraslim vitalnim stablima koja se zadržavaju izvršiti orezivanje sasušenih i oštećenih grana koje ometaju pravilan razvoj i izgled krošnje.
- Ukloniti stabla slabe vitalnosti iz estetskih i bezbjedonosnih razloga.
- Kod ove kategorije zelenila optimalna visina i obim za projektovanje sadnog materijala je minimalna visina sadnica 2.5-3 m, a obim stabla na visini od 1m minimalno 10-15cm.
- **Po obodu parcele, ka saobracajnicama je planirana zastita postojeceg visokog drveca i sadnja linearnog zelenila prema smjernicama iz kategorije *Zelenilo u regulaciji saobraćaja i linearno* zelenilo, a koje ce imati jaku vizuelnu i sanitarno-higijensku zaštitu novoplaniranih sadržaja.**
- U pogledu vrtno-arhitektonske obrade prostora forsirati prirodni, pejzažni stil, umjesto pravilnog – geometrijskog. Sadnja je u sklopovima.
- Za uređivanje slobodnih površina uz objekat koristiti parterne kompozicije sa visokodekorativnim listopadnim, zimzelenim i četinarskim žbunjem različitog oblika i visine, uz upotrebu perena i jednogodišnjeg cvijeća različitog kolorita i doba cvijetanja kao i manje grupe ili pojedinačna stabla niskog zimzelenog i listopadnog drveća.
- Planira se dovođenje ove površine u stanje potpune funkcionalnosti. S obzirom na zonu u kojoj se nalazi i stanje zelenog fonda, potrebno je izvršiti rekonstrukciju unošenjem srednje visokog i visokog dekorativnog listopadnog i zimzelenog žbunja i manjih grupa zimzelenog i listopadnog drveća raspoređenih u pejzažnom stilu.
- Uređenje ovog kompleksa kako u smislu ozelenjavanja, tako i u smislu planiranja ostalih sadržaja (staze, platoi, osvetljenje, mobilijar), uključuje obaveznost izrade projekta uređenja terena kao i studije bioekološke osnove.
- Kada su u pitanju sportski tereni zbog velike opterećenosti ovih površina, predlaže se korišćenje travnjaka specijalizovanih za ove namjene, kao i poseban pristup drenaži terena na kome se formira travnjak.

Analitički podaci za predmetnu katastarsku parcelu

3	PLANIRANI											
4	Br. UP	Površina UP m2	index zauzetosti	index izgradjenosti	max P prizemlja m2	max BRGP m2	max spratnost	Br. etaža	stanovanje	djelatnosti	status objekta	namjena
5	zona A											
6	podzona A5											
12	6	3,111.39	0.28	0.86	900.00	2,700.00	P+2	3	0.00	2,700.00	novi objekat	CD - privredno poslovanje

Uslovi za energetsku efikasnost objekata

Na planu racionalizacije potrošnje energije predlažu se dvije osnovne mjere: štednja i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije , sto je dato u Smjernicama za smanjenje gubitaka energije.

Osnovna mjera štednje koju ovaj plan predlaže je poboljšanje toplotne izolacije prostorija, koja u ljetnjem periodu ne dozvoljava pregrijevanje, dok u zimskom zadržava toplotu. Osim odgovarajuće termoizolacije potrebno je voditi računa o adekvatnoj veličini fasadnih otvora vodeći računa o mikroklimatskim uslovima ovog podneblja.

Klimatski uslovi Podgorice omogućuju korišćenje sunčeve energije. Predlaže se ugrađivanje krovnih solarnih kolektora koji mogu da uštede značajnu količinu energije za zagrijevanje vode. Veoma je ispravna orjentacija ka korišćenju solarne energije i svakako je treba dalje razvijati.

Uslovi za nesmetano kretanje invalidnih lica

Neophodno je obezbjediti prilaze svim javnim objektima i površinama (poslovni prostori u prizemljima objekata) u nivou bez stepenika. Sve denivelisane površine u parteru koje se normalno savladavaju stepenicama moraju imati i rampe nagiba max 5%.
Rampa za potrebe savladavanja visinske razlike do 120 cm, u unutrašnjem ili spoljašnjem prostoru može imati dopušteni nagib do 1:20 (5%), a izuzetno, za visinsku razliku do 76 cm, dopušteni nagib smije biti do 1:12 (8,3%).
Potrebno je u projektovanju i izvođenju obezbediti pristup svakom objektu koji mogu da koriste lica sa ograničenim mogućnostima kretanja. U tu svrhu projektovati svuda uz stepenišne prostore i odgovarajuće rampe, sa dopuštenim maksimalnim nagibom 1 : 12. Nivelacije svih pješačkih staza i prolaza raditi takođe u skladu sa važećim propisima o kretanju invalidnih lica.

Uslovi za zaštitu i unapređenje životne sredine:

Ukoliko se planira djelatnost koja može imati značajni uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, potrebno je projekat uskladiti sa Zakonom o procjeni uticaja na životnu sredinu odnosno pristupiti izradi Elaborata u skladu sa navedenim Zakonom.

Preporuke za aseizmičko projektovanje

Imajući u vidu izrazitu seizmičnost područja opštine Podgorice, neophodno je primjenti mjere zaštite koje počinju arhitektonsko-građevinskim projektovanjem.

U tom smislu preporuke za projektovanje aseizmičkih objekata trebaju biti sastavni dio urbanističko tehničkih uslova, i one predstavljaju samo dalju-detaljniju razradu i konkretizaciju opštih preporuka za urbanističko planiranje i projektovanje za posmatrano područje.

Polazeći od našeg ali i svjetskog iskustva nameću se sljedeće preporuke o obezbedjenju sigurnosti objekata:

Zaštita ljudskih života kao minimalni stepen sigurnosti kod aseizmičkog projektovanja
Zaštita od djelimičnog ili kompletnog rušenja konstrukcija za vrlo jaka seizmična dejstva i
Minimalna oštećenja za slabija i umjereno jaka seizmička dejstva.

Konstruktivni sistem:

Konstrukciju objekta racionalno prilagoditi arhitektonskom rješenju uz pridržavanje važećih propisa i pravilnika iz ove oblasti:

- PBAB 87 /"Sl.list SFRJ" 11/87/;
- Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima /SL.list SFRJ" broj 31/81, 49/82, 21/88 i 52/90;
- Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada (JUS U.C7.121 /1988)

- Opterećenje vjetrom (JUS U.C7.110 /1991 , JUS U.C7.111 /1991,JUS U.C7.112 /1991 , JUS U.C7.113 /1991)
- Pravilnik o tehničkim normativima za temeljenje gradjevinskih objekata
- Pravilnik o tehničkim normativima za zidane zidove (sl . list SFRJ br. 87 /91)

INFRASTRUKTURA:

Uslovi za priključak na saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu

Na urbanističku parcelu mora se projektovati i obezbijediti kolski pristup sa gradske sabraćajnice ili javnog puta. Kolski pristup predmetnoj parceli obezbjediti priključenjem na kontaktnu saobraćajnicu sekundarne mreže. Planirane kontaktne saobraćajnice definisane su koordinatama tjemena horizontalnih krivina i centara raskrsnica, a u grafičkom prilogu dati su njihovi poprečni presjeci. Obzirom da je geodetska podloga razmjere R 1:1000, što ne daje mogućnost preciznog određivanja visinskih kota, ovim planom su orijentaciono definisane kote raskrsnica.

U zoni zahvata plana parkiranje za novoplanirane objekte, treba rješavati u okviru sopstvene urbanističke parcele, shodno normativima:
Parkiranje planirati u okviru parcele i u objektu, u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima, gdje su dati normativi za poslovanje na 1000m2 – 30 parking mjesta (min. 10 a max 40 parking mjesta). Najmanje 5% parking mjesta namijeniti licima sa invaliditetom.

Projektom uređenja terena obuhvatiti sve kolske i pješačke površine u okviru urb.parcele. Revizijom projektne dokumentacije obuhvatiti i fazu saobraćaja.

Elektroenergetika :

Elektroenergetske instalacije objekata projektovati odnosno izvesti prema:

- Pravilniku o tehničkim normativima za elektroinstalacije niskog napona ("Sl. list SRJ", broj 28/95).
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja ("Sl. list SRJ", broj 11/96),
- Jugoslovenski standardi - Električne instalacije u zgradama. Zahtjevi za bezbjednost JUS NB2741, JUSNB2743 JUSNB2752
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata.

Pri izradi projekta poštovati Tehničke preporuke EPCG (koje su dostupne na sajtu EPCG) :

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta

Mjesto i način priključenja objekta na elektroenergetsku mrežu odrediće nakon izrade projektne dokumentacije stručne službe CEDIS-a.

Izmjenama i dopunama DUP-a Donja Gorica koridor cetinjskog puta i južne obilaznice snabdijevanje električnom energijom objekta na urbanističkoj parceli UP 6, zona A, podzona A5 traforeon 13 planirano je iz trafostanice NDTS 10/0,4 kV "Br. 9 NOVA" 2x1000kVA.

Telekomunikaciona mreža:

Shodno članu 26 stav 2 Zakona o elektronskim komnikacijama (Službeni list 50/08) investitor mora graditi pretplatničke komunikacione kablove, kablove za ka-blovsku distribuciju i zajednički antenski sistem.

Kablovsku kanalizaciju pojedinačnim projektima treba predvidjeti do samih objekata.Kućnu TK instalaciju treba izvoditi u tipskim ormarićima ITO LI lociranim u ulazu u objekte na propisanoj visini ili u tehničkim prostorijama planiranih objekata. Na isti način izvesti i ormariće za koncetraciju instalacije za potrebe kablovske distribucije TV signala sa opremom za pojačavanje TV signala.Kućnu TK instalaciju u svim prostorijama izvoditi kablovima IySt̄Y ili UTP odgovarajućeg kapaciteta ili drugim kablovima sličnih karakteristika. Provlačiti ih kroz PVC cijevi sa ugradnjom odgovarajućeg broja razvodnih kutija, s tim da u svakom poslovnom prostoru treba predvidjeti min 4 priključka, a u stambenim jedinicama min 2 priključka.

TK mrežu projektovati odnosno izvesti prema : Pravilniku o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima (Sl.list CG broj 41/15).

Hidrotehničke instalacije :

Instalacije vodovoda i kanalizacije projektovati u svemu prema važećim propisima i normativima za tu vrstu objekata, a priključiti ih na gradsku distributivnu mrežu prema uslovima DOO "Vodovod i kanalizacija" - Podgorica.

U prilogu se daju trase postojećih i DUP-om planiranih vodova.

Projekat hidrotehničkih instalacija raditi u skladu sa važećim tehničkim propisima i normativima.

Metereološki podaci:

Područje Podgorice karakteriše submediteranska klima sa vrlo dugim, toplim i sušnim ljetima, a blagim i kišovitim zimama. Višegodišnjom analizom meteoroloških uslova utvrdjeno je da Podgorica ima:

- srednju godišnju temperaturu od 15,5 C° (prosječno najhladniji mjesec je januar sa 5 C°)a najtopliji jul sa 26,7 C°);
- 2450 sunčanih sati (102 dana). Najsunčaniji mjesec je juli a najmanje sunčan mjesec je decembar
- srednji godišnji prosjek padavina od 169 mm (najveći u decembru 248 mm, najmanji u julu 42 mm);
- prosječenu relativnu godišnju vlažnost vazduha 63,6% 8max. vlažnost je u novembru 77,2%, a min. u julu 49,4%;
- dominantan sjeverni vjetar sa max. brzinom od 34,80 m/sec (123 km/h) sa pritiskom od 75,7 kp/m2, najčešće u zimskom periodu sa prosječeno 20,8 dana;
- srednji vremenski period u kome je potrebno grijanje je od 10 novembra do 30 marta.

Prije projektovanja navedene podatke potrebno je provjeriti i kompletirati od Republičkog hidrometereološkog zavoda.

Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda:

Nosivost terena iznosi 300-500 kN/m2.

Geološku gradnju terena čine šljunkovi i pjeskovi neravnomjernog granilomerijskog sastava i promjenljivog stepena vezivosti. Nekada posve nevezani sedimenti, a nekad pravi konglomerati, praktično nestišljivi koji se drže ne samo u vertikalnim otsjecima već i u potkopinama i svodovima.

Navedene litološke strukture su veoma dobro vodopropustljive, mada na mjestima gdje su dominantni konglomerati površinske vode se duže zadržavaju.

Nivo podzemnih voda je više od 4,00 m ispod kote terena.

OSTALI USLOVI :

Projekat uraditi u skladu sa izdatim urbanističko-tehničkim uslovima kod ovlašćenog privrednog društva koje je upisano u centralni registar Privrednog suda za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije I koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine).

Projektnu dokumentaciju, reviziju tehničke dokumentacije uraditi u skladu sa Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (» Sl.List CG«, broj 064/17 od 06.10.2017 godine) a u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, razmjeri I bližoj sadržini tehničke dokumentacije

DOSATAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, u spise predmeta urbanističko-građevinskoj inspekciji i arhivi

OBRADILI :

Arh.Dubravka Marković ,dipl.ing.

Risto Lučić, dipl.ing.el.

Radmila Maljević, dipl.ing.sao.

Grafička obrada priloga »Geodezija«

Mr. Miodrag Kalezić, dipl.ing.geo

Obrada grafičkih priloga :

Vlatko Mijatović , teh.

PRILOZI:

- Grafički prilozi iz planskog dokumenta
- Tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima
- List nepokretnosti i kopija katastarskog plana

SEKRETARA

Oliver Marković, dipl.ing.građ.

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE
PODRUČNA JEDINICA: PODGORICA
Broj: 956-101-4078/2018
Datum: 05.07.2018.

Katastarska opštiina: DONJA GORICA
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 6,38
Parcele: 3942/8, 3942/5, 3942/6

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

176000000084
101-956-27134/2018

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-956-27134/2018
Datum: 24.05.2018
KO: DONJA GORICA

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu SEK.ZA PL.I UREDJ.PROSTORA 08-352/18-103 956-101-4078/18, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 6463 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m2	Prihod
3942	6		36 289	30/03/2018	SADINE	Livada 3. klase KUPOVINA		2286	13.03
								2286	13.03

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002788292	MUGOŠA TRANSS - DOO PODGORICA LJEŠKOPOLJSKA BB Podgorica	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

Načelnik

Predrag Femić

176000000084
101-956-27130/2018

PODRUČNA JEDINICA
PODGORICA

Broj: 101-956-27130/2018
Datum: 24.05.2018
KO: DONJA GORICA

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu SEK.ZA PL.I UREDJ.PROSTORA 08-352/18-103 956-101-4078/18, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 6220 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m^2	Prihod
3942	5		36 289	30/03/2018	SADINE	Livada 3. klase KUPOVINA		226	1.29
								226	1.29

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002788292	MUGOŠA TRANSS - DOO PODGORICA LJEŠKOPOLJSKA BB Podgorica	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).

Načelnik

Predrag Femić

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga GEODETSKA PODLOGA	Grafički prilog br.1

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga ANALIZA POSTOJECEG STANJA,NAMJENA POVRSINA I FIZICKIH STRUKTURA SA OBLICIMA INTERVENCIJA	Grafički prilog br.2

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN NAMJENE POVRSINA	Grafički prilog br.3

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PARCELACIJA, REGULACIJA I NIVELACIJA	Grafički prilog br.4

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga GEODEZIJA	Grafički prilog br.5

G E O D E Z I J A R 1 : 5 0 0

DUP Donja gorica - izmj. i dop.za zahvat koridora
Cetinjskog puta i južne obilaznice Urb.parc.br.6, Zona A5

KOORDINATE TAČAKA

UP 6 - Podzona A5
Površina P- 3111.41 m2

2083	Y=6599818.59	Y=4697672.73
2052	Y=6599841.81	Y=4697694.03
1	Y=6599842.94	Y=4697695.02
2	Y=6599844.61	Y=4697696.34
3	Y=6599845.78	Y=4697697.18
2053	Y=6599846.86	Y=4697697.88
4	Y=6599848.55	Y=4697698.88
5	Y=6599850.59	Y=4697699.93
2054	Y=6599852.53	Y=4697700.76
6	Y=6599853.71	Y=4697701.17
7	Y=6599854.90	Y=4697701.45
8	Y=6599856.35	Y=4697701.64
9	Y=6599857.47	Y=4697701.68
10	Y=6599858.72	Y=4697701.60
11	Y=6599859.91	Y=4697701.42
12	Y=6599860.77	Y=4697701.23
2055	Y=6599861.50	Y=4697700.99
13	Y=6599863.07	Y=4697700.37
14	Y=6599864.63	Y=4697699.46
15	Y=6599866.54	Y=4697697.89
16	Y=6599867.87	Y=4697696.30
2056	Y=6599868.48	Y=4697695.36
17	Y=6599871.06	Y=4697690.72
18	Y=6599872.93	Y=4697686.63
2057	Y=6599873.72	Y=4697684.56
19	Y=6599875.30	Y=4697680.12
20	Y=6599876.46	Y=4697675.58
2058	Y=6599876.98	Y=4697673.01
21	Y=6599877.97	Y=4697667.76
2059	Y=6599878.88	Y=4697663.56
22	Y=6599880.00	Y=4697659.42

Urb.parcela nije vlasnicki kompletiran

2060	Y=6599882.62	Y=4697650.69
23	Y=6599885.23	Y=4697641.97
2061	Y=6599886.85	Y=4697636.03
24	Y=6599888.16	Y=4697629.97
25	Y=6599892.46	Y=4697607.17
2062	Y=6599896.77	Y=4697584.36
2064	Y=6599889.04	Y=4697586.26
2077	Y=6599874.10	Y=4697644.76
2078	Y=6599851.32	Y=4697645.60
2079	Y=6599824.78	Y=4697652.86
2080	Y=6599823.72	Y=4697658.20
2081	Y=6599822.25	Y=4697657.93
	Gradjevinska linija G.L.	
G.1	Y=6599821.32	X=4697661.69
500	Y=6599848.58	X=4697686.67
C	Y=6599865.46	X=4697668.24
	radius 25.00m2	
C1	Y=6599857.33	X=4697688.68
	radius 3.00m	
497	Y=6599858.55	X=4697691.42
G.2	Y=6599867.16	X=4697645.02
	Osovina planiranih saobracajnica	
A 61	Y=6599761.32	X=4697636.80
A 67	Y=6599877.06	X=4697742.65
A 172	Y=6599910.69	X=4697565.46

19 07 19

a : Sutaciju u Glavnom projektu uraditi na katastarsko-topografski plan u R1:200 ili R 1:250 , što podrazumijeva :
- postojeće stanje , sa katastarskim granicama parcela i njihovim brojem,
- apsolutni koordinatni sistem i apsolutne kote

stanje sadrži : - granicu planirane urbanističke parcele sa njenim brojem, planirani gab. objekata i spratnost
- po UTU-ma zadatu planiranu G-L kao i kordinatama definisanu G.L. usvojenog gabarita objekta (krajnje tačke i rastojanje objekta – ulične fasade -za potrebe izdavanja Protokola iskolčenja)
- apsolutnu kotu poda prizemlja
- po UTU-ma definisanu saobraćajnicu , ili snimljeni postojeći kolsko-pješačni prilaz

logne situacije i Digitalni oblik – CD – Auto Cad – dwg format

V.D. SEKRETARA
Oliver Marković , dipl.ing. građ.

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE	Grafički prilog br.6

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica

TS 10/0.4 kV

TS 10/0.4 kV NOVA

DV 110 kV

DV 10 kV

DV 10 kV UKIDA SE

Koridor u smislu člana 103. Pravilnika za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova inaz. napona od 1 kV do 400 kV"

Kabal 10 kV

Kabal 10 kV NOVI

Kabal 10 kV UKIDA SE

Kabal 10 kV IZMJEŠTA SE

GRANICE TRAFO REONA

R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE	Grafički prilog br.7

NDTS 10/0.4 kV
"Br.8 " NOVA



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN HIDROTEHNICKE INFRASTRUKTURE	Grafički prilog br.8

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PLAN TELEKOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE	Grafički prilog br.9

CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
Sekretarijat za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Broj: 08-352/18-103
Podgorica, 19.07.2018.godine

DUP „Donja Gorica"-izmj.i dopune koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta , Podgorica
Urb.parcela br. 6, podzona A5
PODNOSILAC ZAHTJEVA
DOO„Mugoša transs" Podgorica



R-1:1000	Naziv grafičkog priloga PEJZAZNA ARHITEKTURA	Grafički prilog br.10

OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNE DJELATNOSTI

PROJEKTNI ZADATAK

KOMATINA
DESIGNING
PROJECT MANAGEMENT
ENGINEERING

Njegoševa 18
81000 Podgorica
Montenegro

tel: +382 20 66 57 92
e-mail: info@komatina.me

MUGOŠA TRANSS d.o.o.

PROJEKTNI ZADATAK

OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNIH DJELATNOSTI

LOKACIJA: UP 6, Zona A, podzona A5, DUP "Donja Gorica" – izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta, KP 3942/5KO i KP 3942/6 KO Donja Gorica, Opština Podgorica

INVESTITOR: „MUGOŠA TRANSS" d.o.o.

PROJEKTANT: KOMATINA d.o.o. – Podgorica

Za potrebe Investitora potrebno je izraditi:
IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE ZA OBJEKAT CENTRALNE DJELATNOSTI, u svemu prema:

- pribavljenim Urbanističko - tehničkim uslovima broj 08-352/18-103 od 19.07.2018. godine, izdatim od strane Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Opština Podgorica, Crna Gora.
- važećim tehničkim propisima, standardima i normativima za projektovanje ove vrste objekata.

LOKACIJA

Lokacija objekta je na urbanističkoj parceli UP 6, Zona A, podzona A5, DUP "Donja Gorica" – izmjene i dopune za zahvat koridora južne obilaznice i Cetinjskog puta, KP 3942/5KO i KP 3942/6 KO Donja Gorica, Opština Podgorica. Površina urbanističke parcele je 3.111,39m2.

ARHITEKTURA

Funkcija

Objekat prilagoditi uslovima terena, uklopiti ga u okolinu. Ulaze u objekat obavezno zaštititi od vremenskih uslova nadstrešnicama.
Maksimalna spratnost objekata je P+2 nadzemnih etaža, sa mogućnošću izgradnje podrumske etaže.
Objekat podijeliti na više zasebnih poslovnih prostora koji mogu biti odvojene funkcionalne cjeline i obezbijediti im nesmetano pojedinacno funkcionisanje. Osim poslovnih prostora obezbijediti apartmanski smještaj u svrhu poslovanja na poslednjoj etaži.

Omogućiti pristup vozilima za snabdijevanje, vatrogasnim vozilima i kolima hitne pomoći po posebno definisanom režimu. Parkiranje riješiti unutar parcele. Otvorene parking prostore u okviru urbanističke parcele urediti. Obezbijediti nesmetano kretanje licima smanjene pokretljivosti u svemu prema propisima za ovu vrstu objekata.

Forma i materijalizacija

Pri materijalizaciji upotrebljavati savremene materijale u skladu sa potrebama objekta, a pri tome voditi računa o vizuelnom povezivanju sa okolinom.
Spoljašnje i unutrašnje zidove, krovove, podove, plafone i njihove završne obrade je neophodno dimenzijama, materijalima, karakteristikama i kvalitetom prilagoditi namjeni, funkciji i potrebama korisnika.

INSTALACIJE

U daljoj razradi idejnog rješenja – na nivou glavnog projekta, predvidjeti sve potrebne elektro, protivpožarne, vodovodne i kanalizacione instalacije, termotehničku opremu za ventilaciju, hlađenje i grijanje prostorija i sl.

USLOVI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Projektantsko rješenje uraditi u skladu sa odlikama održive, ekološke arhitekture.
Radi racionalnog korišćenja energije, kao i smanjenja korišćenja energije, prilikom projektovanja objekta primijeniti mjere energetske efikasnosti.

Podgorica, septembar 2019.

INVESTITOR:

MUGOŠA TRANSS

OBJEKAT NA POVRŠINAMA CENTRALNE DJELATNOSTI

DOKAZ O KOMPLETIRANJU URBANISTIČKE PARCELE

KOMATINA
DESIGNING
PROJECT MANAGEMENT
ENGINEERING

Njegoševa 18
81000 Podgorica
Montenegro

tel: +382 20 66 57 92
e-mail: info@komatina.me

MUGOŠA TRANSS d.o.o.

CRNA GORA
NOTAR
VUKČEVIĆ ANDRIJANA
PODGORICA
Bulevar Mihaila Lalića broj 42

UZZ 303/2018

Ja, Notar Vukčević Andrijana, sa službenim sjedištem u Podgorici, Bulevar Mihaila Lalića broj 42, sastavila sam dana 24.10.2019.(dvadesetčetvrtog desetog dvijehiljadedevetnaeste) godine, u 09,00 h (devet sati), **postupajući po zahtjevu Ugovornih strana,** a u skladu sa članom 56 stav 1 tačka 8 Zakona o notarima, sljedeći:----------

----------**Z A P I S N I K** ----------

----------**o potvrđivanju činjenice izvršenja obaveze Kupca po osnovu Ugovora o prodaji** ----------

----------**nepokretnosti UZZ 303/2018 sačinjenog od strane ovog notara dana 11.07.2018.godine.**-

---

Prisutne su ugovorne strana:----------

Milić Snežana, od oca Slobodana, rođena 12.12.1970.godine u Podgorici, JMBG 1212970215027, sa prebivalištem u Podgorici, Donja Gorica, ul. Lješkopoljska bb, po zanimanju knjigovođa, udovica, državljanka Crne Gore, čiji identitet je utvđen uvidom u ličnu kartu broj 840440483, izdatu od MUP-a Crne Gore PJ Podgorica, dana 23.09.2010.godine, sa rokom važenja do 23.09.2020.godine (u daljem tekstu:**PRODAVAC**).----------

---

Pejović Stanka, od oca Rada, rođena 06.05.1954. godine u Podgorici, JMBG 0605954215228, sa prebivalištem u Podgorici, Jerevanska broj 38, po zanimanju računovođa u penziji ,udata, državljanka Crne Gore, čiji identitet je utvđen uvidom u ličnu kartu broj 002144747, izdatu od MUP-a Crne Gore PJ Podgorica, dana 12.01.2011.godine, sa rokom važenja do 12.01.2021.godine (u daljem tekstu:**PRODAVAC**).----------

---

Milić Vukašin, od oca Rada, rođen 13.11.1948.godine u Podgorici, JMBG 1311948210036, sa prebivalištem u Podgorici, Donja Gorica, ul. Lješkopoljska bb , po zanimanju radnik u penziji, oženjen, državljanin Crne Gore čiji identitet je utvđen uvidom u ličnu kartu broj 471749798, izdatu od MUP-a Crne Gore PJ Podgorica, dana 31.12.2010.godine, sa rokom važenja do 31.12.2020. godine, (u daljem tekstu:**PRODAVAC**).----------

---

DOO "MUGOŠA TRANSS" PODGORICA, sa sjedištem u Podgorici, ulica Lješkopoljska bb, upisano u CRPS, pod matičnim brojem 02788292 i registarskim brojem 5-0578106/003, **zastupano po izvršnom direktoru, Mugoša Mirjani,** od oca Špira, rođena 10.10.1969.godine, u Podgorici, JMBG 1010969215038, sa prebivalištem u Podgorici, Lješkopoljska broj 17, udata, po zanimanju dipl.pravnik, državljanka Crne Gore, čiji identitet je utvrđen uvidom u ličnu kartu broj 066941129, izdatu od MUP-a Crne Gore PJ Podgorica,dana 05.09.2008. godine, sa rokom važenja do 05.09.2018.godine,(u daljem tekstu:**KUPAC**).----------

---

PRETHODNE NAPOMENE:----------

Ugovorne strane su dana 11.07.2018. (šesnaestog desetog dvije hiljade sedamnaeste) godine, kod ovog notara zaključile Ugovor o prodaji **katastarskih parcela broj 3942 podbroj 8,** po kulturi livada 3.klase, površine 8m^2 i **broj 3942 podbroj 10**, po kulturi livada 3.klase, površine 544m^2 **upisanih u listu nepokretnosti broj 6100 KO DONJA GORICA,oznake UZZ 303/2018,** za ugovorenu kupoprodajnu cijenu u iznosu od **30.500,00 €** (trideset hiljada petstotina eura) .----------

---

Kupac se obavezao da će ugovorenu kupoprodajnu cijene, Kupac uplatiti na jednake djelove Prodavcima, najkasnije u roku od godinu dana od dana zaključenja ovog pravnog posla, uplatom na žiro račune: Prodavcu Pejović Stanki, na broj 530-0000100292777-65, otvoren kod NLB BANKE AD PODGORICA; Milić Snežani na broj -

---

35-0400100916876-68, otvoren kod PRVE BANKE CG AD PODGORICA i Milić Vukašinu, na broj 3113119482100362, otvoren kod CKB BANKE AD PODGORICA.----------

---

Rješenjem Uprave za nekretnine PJ Podgorica broj 954-101-UP-9785/18 od 16.0.2017.godine i broj 954-101-UP-11869/17 od 08.11.2017.godine, dozvoljen je upis zabilježbe zabrane otuđenja po volji vlasnika u „G" listu lista nepokretnosti broj 6100 KO DONJA GORICA , na objektu prodaje, u korist Kupca, shodno članu 5 (pet) osnovnog pravnog posla. ----------

---

Kako je od strane notara ugovornim stranama izdat otpravak dijela akta, dana 11.07.2018.godine, bez saglasnosti za prenos prava svojine (clausule intabulandi), do isplate ugovorene kupoprodajne cijene, to notar, na zahtjev Ugovornih strana , a na osnovu člana 55 i 56 st.1 tačka 8 Zakona o notarima CG, ovim pravnim poslom konstatuje činjenice o izmirenju kupčeve obaveze i----------

---

----------**P O T V R Đ U J E** ----------

Kupac je u ugovorenom roku shodno preuzetim obavezama po osnovu Ugovora o prodaji nepokretnosti UZZ 303/2018 od 11.07.2018.godine, u cjelosti izvršio svoju obavezu i isplatio ugovorenu kupoprodajnu cijenu, u iznosu od 30.500,00 € (trideset hiljada petstotina eura), **uplatom na žiro račune Prodavaca, na način kako je definisano u ugovoru**.----------

---

30.500,00 € (trideset hiljada petstotina eura)-- Prodavci izjavljuju da u pogledu ugovorene kupoprodajne cijene ne postoje više nikakva potraživanja prema Kupcu i isti su **saglasni da notar izda cjeloviti otpravak ugovora Kupac podnese zahtjev za upis prava svojine na objektu prodaje**.----------

---

Istovremeno je Kupac saglasan da se iz „G" lista lista nepokretnosti broj 6100 KO DONJA GORICA na objekta prodaje, izvrši brisanje upisane zabilježbe zabrane otuđenja po volji vlasnika, do isplate ugovorene kupoprodajne cijene.----------

---

Od ove isprave Otpravak izvornika dobijaju:----------
Prodavac (4x) ----------
Kupac (x1)----------
Uprava za nekretnine PJ Podgorica (1x) ----------

Notar je pročitala Ugovornim stranama ovaj akt, te se neposrednim pitanjima uvjerila da sadržaj odgovara njegovoj volji, nakon čega ugovorne strane izjavljuju da je tako postupljeno, da je razumio sadržinu ovog pravnog posla i da je saglasan sa ovim zapisnikom koji, kao takav, potpisuje u prisustvu notara, nakon čega ovaj akt potpisuje i notar.----------

---

U Podgorici dana 24.10.2019.(dvadesetčetvrtog desetog dvijehiljadedevetnaeste) godine, u 09,30 h (devet sati trideset minuta).----------

---

M.M.

UZZ 303/2018

PRODAVCI:

Milić Snežana **Pejović Stanka** **Milić Vukašin**

KUPAC:
DOO"MUGOŠA TRANSS"Podgorica
Po izvršnom direktoru, Mugoša Mirjani

NOTAR:
Vukčević Andrijana

CRNA GORA
NOTAR
VUKČEVIĆ ANDRIJANA
PODGORICA

176000000089
101-956-38532/2018

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNINE

'ODRUČNA JEDINICA
ODGORICA

roj: 101-956-38532/2018
atum: 11.07.2018
O: DONJA GORICA

a osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br /11 i 43/15), postupajući po zahtjevu , , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 6100 - PREPIS

odaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m2	Prihod
56	1		32 245		AMETOVINA	Šume 5. klase PRAVNI PROPIS		1968	2.95
60			32 245		AMETOVINA	Njiva 3. klase PRAVNI PROPIS		1582	18.19
31	1		28 211		STANKOVA GLAVA	Pašnjak 3. klase PRAVNI PROPIS		4032	6.05
45			28 211		STANKOVA GLAVA	Voćnjak 3. klase PRAVNI PROPIS		409	5.19
2	7		36 289	17/05/2018	SADINE	Livada 3. klase PRAVNI PROPIS		1871	10.66
2	8		36 289		SADINE	Livada 3. klase PRAVNI PROPIS		8	0.05
2	10		36 289	08/03/2016	SADINE	Livada 3. klase PRAVNI PROPIS		544	3.10
								10414	46.20

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6176133126948	MILIĆ SNEŽANA Podgorica	Susvojina	1/3
0605954215228	PEJOVIĆ STANKA PODGORICA Podgorica	Susvojina	1/3
1311948210036	MILIĆ RADE VUKAŠIN D GORICA Podgorica	Susvojina	1/3

e postoje tereti i ograničenja.

ksa za ovaj PREPIS je naplaćena na osnovu Tarifnog broja 1 Zakona o administrativnim taksama ("Sl. list RCG" br. /03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14 i 53/16) u iznosu od 5 URA. Naplaćena naknada u iznosu od 3 EURA za korišćenje podataka premjera, katastra nepokretnosti i usluga na osnovu na 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list RCG" 29/07 i "Sl.list CG" 32/11 i 43/15).

Načelnik

Marko Bulatović,dipl.prav

atum i vrijeme štampe 11.07.2018. 10:14:21

2018940

UPAC

NOTAR Vukčević Andrijana,sa službenim sjedištem u Podgorici, Bulevar Mihaila Lalića br.42, vrđujem da sam ovaj otpravak uporedila sa izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila je doslovno podudaran sa izvornikom **Ugovor o prodaji nepokretnosti, UZZ 303/2018.**-----
---

aj je otpravak **ovjeren** u izvodu, **kojem je priloženo osam** prepisa priloga notarskog akta: pis lične karte na ime Milić Snežana, Pejović Stanka, Milić Vukašin, Mugoša Mirjana, Izvod iz ntralnog registra Privrednih Subjekata Poreske Uprave, broj 5-0578106/003 od 11.07.2018. line, Prepis lista nepokretnosti broj 6100 KO DONJA GORICA, izdat od Uprave za nekretnine PJ lgorica pod brojem 101-956-38532/2018 od 11.07.2018.godine, Ovjereni prepis kopije radnog ginala katastarskog plana izdata od Uprave za nekretnine PJ Podgorica pod brojem 101-956-84/2018 od 05.06.2018.godine, za katastarsku parcelu broj 3942 podbroj 10 iz lista okretnosti broj 6100 KO Donja Gorica, Izvod iz DUP-a CG, glavni grad Podgorica, broj 08-/13-1175 izdat od Sekretarijata za planiranje, uređenje prostora i zaštitu životne sredine, dana 09.2013.godine .----------
---

aj otpravak je sastavljen za Kupca.----------
---

nada za rad notara obračunata je po tarifnim brojevima 1 stav 1; 19 stav 1 i 21 stav 3 Tarife o nadama za rad i naknadama troškova notara (Službeni list CG br.6/12) u iznosu od 238,37 €. nada za rad notara je obračunata u iznosu od 197,00€. U naknadu je uračunat PDV od 19%, u su od 41,37 €.

303/2018

NOTAR:

odgorici, dana 24.10.2019.godine

Vukčević Andrijana

VUKČEVIĆ ANDRIJANA NOTAR PODGORICA

4511N